



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Nsem Ben Fa Nsi Ho? — Nyamesom ne Mpaebɔ · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Ka Ho

OKOM A EFATA ANE MPAEBɔ · NANTEW FA DA MU NNONMU NYINAA MU, ANɔPA, AWIA, NE ANADWO

Nsi ho — Bible Mu Nkyerekyerɛ A Eɛ Fapem

NNIYUNI

Onyankopɔn nnyaa wo hɔ sɛ wonnwen da mu nyinaa sɛ ebia wobɛgyina anaa. Ɔde mmuae no ahyɛ wo ankasa nsam, na ɔfrɛ no nsi. Enyɛ nsa a ɛrɛyɛ adwuma nkutoo; ɛyɛ akoma no nyinaa a ɛgu so ade baako so, efi anɔpa hann a edi kan no mu, kosi adwene a ɛtwa to ansa na wɔada. Dawid bɔɔ mpae anwummere, ne anɔpa, ne owigyinae (Nnwom 55:17); Daniel buu nkotodwe mprensa da (Daniel 6:10). Saa akenkan yi nam saa mmere abiesa no ara so, na ɔde nsi baako kɔ emu biara mu: hwehwe no anɔpahema, gyae wɔ owigyinae bɔ no adwene, na dwene ne ho wɔ da no akyi.

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“**nsi**” — **G4710 spoude** — ntemntem, ɔhaw a efi komam, mmɔdemmmɔ

Momma yenye nsi na yenye mmɔdenbɔ sɛ mobema mo frɛ ne mo nhyehyɛe atim — na moremmɔ obiara da.

“**hwehwe mmɔdemmmɔ so**” — **G1567 ekzeteo** — pɛ akyi, hwehwe akyiri kwan

Ɔyɛ obi a otua wɔn a wɔhwehwe no nsi ka — akatua no yɛ ma wɔn a wɔhwehwe no akyi kwan.

HEBREW NSEMFUA

“**nsiyɛfo**” — **H2742 charuts** — siten; ɔyiyi ho adwinnade; sikakɔkɔ pa; gyinaesi

ɔbarima a ɔyɛ nsiyɛfo no yɛ obi a wasi gyinae, na n'agyapadeɛ som bo — asemfua no ankasa yɛ sikakɔkɔ

“**mpen pii de nsi ho**” — **H3966 me'od** — tumi, ahɔɔden, mmoroso

Wen wo koma yiye pa ara — ɛkyerɛ sɛ, wen no wɔ w'ahɔɔden nyinaa mu

“**hwehwe ntem**” — **H7836 shachar** — pɛ ntem ntem, wɔ anɔpahema

Nea ɔyɛ nsi bɔ mmɔden hwehwe no sɔrɛ ntem anɔpahema; ɔhwehwe kan, na enyɛ akyi

ANɔPA — HWEHWE ME NTEM

Mmebusɛm 8:17 Medɔ wɔn a wɔɔɔ me, na wɔn a wɔhwehwe me no hunu me. [**H7836 shachar** ■]

NA WƆN A WƆHWEHWE ME NO HUNU ME.

Nnwom 5:3 Ao, Awurade, wote me nne anɔpa; anɔpa, mede m'adesɛ ba w'anɪm na mede anidasoɔ twɛn.

ANɔPA, MESIESIE ME MPAEBɔ MMɔ WO → NA MEHWE SORO.

Nnwom 63:1 Ao, Onyankopɔn, wone me Onyankopɔn Mehwehwe wo aniberee so; wo ho sukɔm de me kra, me onipadua ani agyina wo, wɔ asase a awo na esere nni so, baabi a nsuo nnie. **[H7836 shachar ■]**

ANɔPA PA MU MEHWEHWE WO → ME KRA HO SUKɔM DE WO.

(Me nsusuwii ankasa — anɔpa yi, ansa na da no adwuma befa wo nsa, fa w'ahooden a edi kan ma no mmom. Nea ɔhwehwe ntem no nye nea ɔɔ Onyankopɔn sen, ɔne obi a obisa kan, ansa na da no asee no. Fa w'ani si no so ansa na woafa w'ani asi biribi foforo biara so nne.)

ƆWɔIA — NA ƆWɔIA MU MEBɔ MPAE

Nnwom 55:17 Anwummere, anɔpa ne awia, mede mmɔborɔnne su frɛ no, na ɔte me nne.

ANWUMMERE, ANɔPA NE AWIA → NA ɔTE ME NNE.

Asomafoɔ 10:9 Adeɛ kyeeɛ a wɔrekɔ no, ebeye owigyinaeɛ a wɔreben kuro no no, Petro kɔɔ edan a ɔte mu no atifi kɔbɔɔ mpaeɛ.

PETRO FORO Kɔɔ EFIE ATIFI ɔɔRE → BEYE ɔN NSIA BERE MU.

2 Petro 3:14 Enti, anuanom, mogu so retwen da no yi, mommɔ mmɔden sɛ mobeye kronn a mfomsoɔ biara nni mo ho wɔ Onyankopɔn anim na mo ne no atena wɔ asomdwoee mu.

YE NSIISI → WɔBEHU NO Sɛ ɔWɔ ASOMDWOEE MU, ɔ HO NNI DEM, NA WɔNNI NE HO ɔɔ.

(M'ankasa nsusuwii — owigyinaebere, gyae biribiara a wo nsa reye, sɛ eye bere tiaa bi mpo. Petro anni beae soronko bi; ɔwɔ ɔdan atifi a eye ade a etaa ye, bere a eye nea etaa ba, wɔ da bi mu a eye nea etaa kɔ so. Kae kyerɛwsem a wofaa fii anɔpa yi, san ka bio, na afei san kɔ w'adwuma no ho. Eyi ne ahomegye a ema nsi mu ye adwuma antwa mmu ankɔye adwumaye hunu.)

ANADWO — DWENE HO AWIA NE ANADWO

Nnwom 63:6 Meda me mpa so a, mekae wo. Anadwo dasuo mu nyinaa, medwene wo ho.

MEDA ME MPA SO A, MEKAE WO → ANADWO DASUO MU NYINAA, MEDWENE WO HO.

Yosua 1:8 Sua saa Mmara Nwoma yi eberɛ biara. Dwene ho awia ne anadwo sɛdeɛ ebɛma woaye biribiara a wɔatwere wɔ mu no. Saa na ebɛma asi wo yie.

WOBEDWINNWN HO ANWUMMERE NE ANɔPA → ENA WOBESI WO KWAN YIYE.

Mmebusɛm 4:23 Ne nyinaa akyi, bɔ w'akoma ho ban, efiri sɛ, eno ne wo nkwa asutire.

[H4929 mishmar ■]

NE NYINAA AKYI, Bɔ W'AKOMA HO BAN → EFIRI Sɛ, ENO NE WO NKWA ASUTIRE.

(Me nsusuwii ankasa — anadwo yi, hwe da a atwam no san hyen nkyerekyerɛ a wode faa wo ho anɔpa ne awia no. Baabi a da no kɔɔ yiye no, da ase. Baabi a eankɔ yiye no nso, mmfa nnkɔda; fa to Onyankopɔn anim anadwo yi, na ma wɔnhwe wo koma so, na ennye wo dadwene, bere a woregye w'ahome yi.)

ASEM A ESE Sɛ WɔDE SIE KOKOAM Wɔ KOMA MU

2 Petro 1:10 Enti, me nuanom adɔfoɔ, monyere mo ho wɔ dwuma no die mu, na enni mo ho adanseɛ ampa ara sɛ Onyankopɔn afre mo, ayi mo atena hɔ afebɔɔ. Sɛ moye saa a, morensunti na morempa aba nso.

MO MMOA MO HO NSI YE NEA WɔFREE MO NE NEA WYPAW MO MU DEN → Sɛ MOYE SAA NNEEMA YI A, MORENHWE DA. NSEM A ETWA TO

5 Mose (Deuteronomium) 6:7 Momfa nhye mo mma mu. Sɛ mowɔ fie anaa monam ekwan so, sɛ moda hɔ anaa mosɔre anɔpa a, monkyerekyerɛ wɔn.

DI ANO NNE

1. Anɔpa yi, ansa na woadidi no, kenkan anɔpa nkyerekyerɛ nsɛm no denam ano so pɛnkoro, na bisa Onyankopɔn sɛ ɔmmao wo na woahwehwe no kan nɛ.
2. Awia dwoodwo mu, gyae biribiara a wo nsa reyɛ ma dɔnhwerew biako pɛ, ka awia asudenten no bio, na afei san kɔ w'adwuma so.
3. Anadwo yi, ansa na woadɔ, ka aɛm a wode besie wo koma mu (2 Petro 1:10) no bio, na kyere ade baako a woye ho aseda wɔ nɛ mu.
4. Anadwo yi, wɛn wo koma denneennen (Mmebusɛm 4:23): sɛ abufuw anaa dadwen da so wɔ wo mu fi da no mu de a, bɔ mpae fa ho ka no wɔ w'anom ansa na w'ani aka to mu, na ama antra nkɔ ɔkyena.

MPAEBɔ

Awurade, wonhaw me sɛ minnwene ho sɛ ereye sɛ megyina anaa. Wode mmuae no ahyɛ me nsam, na wofrɛ no nsi. Ma me nsi da yi — anɔpa yi, awia, ne anadwo. Ma menhwehwe wo ntem, na menhwehwe wo, efise wubu wɔn a wɔhwehwe wo nsiye mu no akatua. Wɛn me koma denneennen. Mma menyɛ obi a ɔpɛ na onni hwee, na mmom ma minyɛ obi a wɔhu no ɔreyɛ adwuma, na wɔhu no sɛ ɔye nokwafo. San me adwene mu, na fa adwene biara behyɛ Kristo asetie mu, senea wobehwe me so wɔ asomdwoe pɛyɛ mu. Ɔdɔ a ewɔ nnipa pii mu bedwo ansa na awiei aba; enti ma me nsi na mennya boasetɔ nkosi awiei, na mennnwo (Matiyo 24:13; Adiyisɛm 3:15-16). Ma menkyere nsi koro no ara ma anidasoɔ awiei mu nokwaresem, na wonhu me sɛ mewɔ asomdwoe mu, mfomso biara nka me, wɔ w'aba mu. Enti ma wɔmma me kwan sɛ menkɔ w'ahenni a etoɔ ntwɔ da no mu daa. Amen.

SEDE

2 Petro 1:11 Sɛ mofa saa ɛkwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a etoɔ ntwɔ da no mu.

ŌBOBRA A WODE BEMA WO KESIE MU → AKɔHYIA AHENNI A ETO NTWA DA NO.

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?

Hwe Bible study a yede aɛm — "Den na Ese Mereye Anase Menyɛ na Wɔagye Me Nkwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).